

[Mar. 2014's Results](Units : containers, $\mu\text{Sv/h}$)

Date	Number of Samples	Highest Reading	Lowest Reading	Level of Radiation in Atmosphere	No. of Containers where Action was Necessary
Mar.31.2014	60	0.031	0.019	0.029	0
Mar.28.2014	51	0.039	0.021	0.026	0
Mar.27.2014	64	0.036	0.020	0.031	0
Mar.26.2014	65	0.034	0.020	0.028	0
Mar.25.2014	62	0.042	0.020	0.027	0
Mar.24.2014	63	0.034	0.020	0.028	0
Mar.20.2014	63	0.042	0.026	0.034	0
Mar.19.2014	66	0.035	0.019	0.024	0
Mar.18.2014	66	0.037	0.022	0.028	0
Mar.17.2014	53	0.036	0.021	0.029	0
Mar.14.2014	63	0.040	0.022	0.027	0
Mar.13.2014	63	0.111	0.023	0.035	0
Mar.12.2014	65	0.037	0.023	0.030	0
Mar.11.2014	62	0.150	0.021	0.029	0
Mar.10.2014	61	0.079	0.022	0.024	0
Mar. 7.2014	64	0.034	0.023	0.027	0
Mar. 6.2014	68	0.035	0.022	0.029	0
Mar. 5.2014	66	0.040	0.025	0.032	0
Mar. 4.2014	53	0.036	0.021	0.030	0
Mar. 3.2014	65	0.037	0.022	0.028	0
	1243	—	—	—	0